

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-5486
Podgorica, 3. decembra 2018. godine

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
ПОДГОРИЦА

Примљено: 05.12.2018			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
01	022	14126	18
CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE			

PRIMLJENO:	7. XII	20 11	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1/18-10		
VEZA:			
EPA:	607 XXVI		
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. novembra 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su ZORAN PAŽIN, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde i MARIJANA LAKOVIĆ - DRAŠKOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU

Član 1

U Zakonu o posredovanju („Službeni list RCG“, broj 30/05 i „Službeni list CG“, broj 29/12) poslije člana 11f dodaje se novi član koji glasi:

„Zaposleni

Član 11g

Na postupak zasnivanja radnog odnosa, kao i na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Centru shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.“

Član 2

U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi:

„Posrednik može biti lice:

- koje je crnogorski državljanin ili državljanin države članice Evropske unije;
- koje ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;
- koje ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja;
- koje ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sa VIII nivoom kvalifikacije obrazovanja;
- koje je završilo odgovarajući program obuke za posredovanje;
- koje nije osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje poslova posredovanja;
- protiv koga nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti;
- protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti.“

Član 3

Poslije člana 51c dodaje se novi član koji glasi:

“Posrednici državljani država članica Evropske unije

Član 51d

Državljanin države članice Evropske unije može biti posrednik u skladu sa ovim zakonom od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Akcionim planom za transponovanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu za period 2015-2018. godinu predviđena je izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u cilju usaglašavanja sa standardima Evropske unije u dijelu stvaranja uslova za nesmetano obavljanje poslova posredovanja za državljane iz država članica Evropske unije.

U skladu sa strateškim dokumentima i Programom rada Vlade za 2018. godinu, za IV kvartal predviđena je obaveza Ministarstva pravde da izradi Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju, na način da se zakonom izvrši usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije i to u dijelu usaglašavanja ove materije sa Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta o uslugama na unutrašnjem tržištu.

III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju usaglašen je sa Direktivom 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju dodaje se novi član kojim se uređuje status zaposlenih u Centru za posredovanje, na način da se propisuje shodna primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima kada je u pitanju postupak zasnivanja radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Centru.

U cilju ispunjenja obaveze iz Akcionog plana za transponovanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu za period 2015-2018. godinu, Predlogom zakona predviđaju se uslovi pod kojima neko lice može biti posrednik. Tako se kao uslov propisuje da je crnogorski državljanin ili državljanin države članice Evropske unije, koje ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost, koje ima VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sa VII 1 nivoom kvalifikacije obrazovanja, koje je završilo odgovarajući program obuke za posredovanje, koje nije osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje poslova posredovanja, protiv koga nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti i protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Državljanin države članice Evropske unije može biti posrednik u skladu sa ovim zakonom od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Stupanjem na snagu ovog zakona neće nastati troškovi za koje je potrebno obezbjediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.

PREGLED ODREDBI KOJE SE MIJENJANJU

Član 12

Posrednik može biti lice koje ispunjava zakonom propisane opšte uslove za rad u državnim organima i sljedeće posebne uslove:

- da ima visoku školsku spremu;
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva;
- da je završilo odgovarajući program obuke za posredovanje;
- da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje posredovanja;
- da mu nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti.

Stranac koji je ovlašćen da obavlja poslove posredovanja u drugoj državi može voditi postupak međunarodnog posredovanja u Crnoj Gori, u pojedinim slučajevima, pod uslovom uzajamnosti.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo pravde

Naziv propisa	Predlog zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	III. PRAVOSUĐE	2. Pravne i druge usluge
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije¹	poglavlje	potpoglavlje
	23 Pravosuđe i osnovna prava;	
Ključni termini - eurovok deskriptori	Posredovanje, uslovi i način postavljenja i razrešenja, prava i obaveze	



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Broj: 02-545/2
Podgorica, 9. novembra 2018. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
- gospodinu Zoranu Pažinu, ministru -

PODGORICA

Na inovirani tekst **PREDLOGA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba.

SEKRETARKA
Dušanika Jauković



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-17833/1

Podgorica, 16. novembar 2018. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
-n/r ministra, g-dlna Zorana Pažina -

Poštovani gospodine Pažin,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 01-019-6546/18-2 od 06. novembra 2018. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni *Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa*, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Ovim zakonom dodaje se novi član kojim se uređuje status zaposlenih u Centru za posredovanje, na način da se propisuje shodna primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima kada je u pitanju postupak zasnivanja radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Centru.

Uvidom u dostavljeni tekst i *Izveštaj o analizi uticaja propisa* u djelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za implementaciju ovog Zakona nije potrebno obezbjediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju*.

S poštovanjem,

MINISTAR

Darko Radunović



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo pravde

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Akcionim planom za transponovanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu za period 2015-2018. godinu prepoznata je neophodnost izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u cilju usaglašavanja ovog zakona sa standardima Evropske unije u dijelu stvaranja uslova za nesmetano obavljanje poslova posredovanja za državljane iz država članica Evropske unije.

Donošenjem Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju državljani država članica Evropske unije moći će da budu posrednici u Crnoj Gori u skladu sa ovim zakonom i to od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Bez izmjena i dopuna Zakona o posredovanju ("status quo" opcija), ne bi se moglo izvršiti usaglašavanje ovog propisa sa Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta o uslugama na unutrašnjem tržištu a time ni realizaciji obaveza iz strateških i programskih dokumenata.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Predlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju dodaje se novi član kojim se uređuje status zaposlenih u Centru za posredovanje, na način da se propisuje shodna primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima kada je u pitanju postupak zasnivanja radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Centru.

Takođe, vrši se usklađivanje sa Direktivom 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu. Na ovaj način dopriniće se realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018-2020, Akcionog plana za transponovanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu i Programa rada Vlade za 2018. godinu.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Obaveza donošenja predloženog propisa predviđena je Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018-2020, Akcionim planom za transponovanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu i Programom rada Vlade za 2018. godinu.

Predlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju izvršice se usklađivanje sa Direktivom 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Predlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju dodaje se novi član kojim se uređuje status zaposlenih u Centru za posredovanje, na način da se propisuje shodna primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima kada je u pitanju postupak zasnivanja radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Centru

Takođe, izvršiće se usklađivanje sa Direktivom 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu

Donošenjem zakona neće se stvoriti troškove građanima i privredi

Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti administrativna opterećenja i biznis barijere

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? obrazložiti.

Za implementaciju ovog zakona iz Budžeta nije potrebno obezbjeđivati dodatna finansijska sredstva. Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. Usvajanjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze. Sprovođenjem ovog zakona neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. obrazložiti.

U izradi propisa nije korišćena eksterna ekspertska podrška. Ministarstvo pravde formiralo je Radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u čijem sastavu su predstavnici Ministarstva pravde, Centra za posredovanje, sudstva, tužilaštva i Advokatske komore.

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, Ministarstvo pravde je 3. aprila 2018. godine dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju. Javna rasprava trajala je 40 dana. Tokom trajanja javne rasprave, Ministarstvo pravde dobilo je predlog NVO Centar za ženska prava. Navedeni predlog nije prihvaćen iz razloga što je predmetna materija regulisana Porodičnim zakonom.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema potencijalnih prepreka za sprovođenje ovog zakona.

Za monitoring propisa je nadležno Ministarstvo pravde.

Podgorica, 6. novembar 2018. godine





Vlada Crne Gore
Kabinet predsjednika
Kancelarija za evropske integracije

Br: 01-004- 1481/2

Podgorica, 13. novembar 2018. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
n/r ministru Zoranu Pažinu

Poštovani gospodine Pažin,

Dopisom broj 01-019-6546/18-3 od 12. novembra 2018. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.


S poštovanjem,


Glavni pregovarač
Aleksandar Drljević

- Sačinila: Mira Radulović, šef Grupe *alt*
- Odobrila: Nevenka Vulićević, načelnik Odsjeka *W.V.*

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

1. Naziv nacrt/predloga propisa		Identifikacioni broj Izjave	MP-IU/PZ/18/09
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Mediation		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde		
- Sektor/odsjek	Direktorat za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marijana Laković Drašković, generalna direktorka t. 407 520, e. marijana.lakovic@mpa.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ivana Mašanović, samostalna savjetnica t. 407 505 e. ivana.masanovic@mpa.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	Ministarstvo pravde		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Glava VII, Pravda, sloboda, bezbjednost, član 80, Jačanje institucija i vladavine prava			
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2018-2020		
- Poglavlje, potpoglavlje	23 Pravosuđe i temeljna prava, 2 Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir. A) pravosuđe		
- Rok za donošenje propisa	IV/2018		
- Napomena			
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije			
32006L0123			
Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu / Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market, OJ L 376, 27.12.2006			
Potpuno usklađeno/ Fully harmonized			
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije			

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	
/	
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvor prava EU preveden je na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / glavni pregovarač
Datum: 9. novembar 2018. godine	Datum: 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga		
MP-TU/PZ/18/09		MP-IU/PZ/18/09		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu —32006L0123				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju		Proposal for the Law on amendments to the Law on Mediation		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2006/123/EZ				
Član 1 - 13	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
<p>Član 14</p> <p>Države članice pristup uslužnoj djelatnosti ili njeno obavljanje na svojoj teritoriji ne uslovljavaju ispunjavanjem sljedećih zahtjeva:</p> <p>1) diskriminatornih zahtjeva koji se neposredno ili posredno zasnivaju na državljanstvu ili, u slučaju privrednih društava, mjestu registrovanog sjedišta, što naročito uključuje:</p> <p>a) zahtjeve u pogledu državljanstva pružaoca usluge, njegovog osoblja, vlasnika kapitala ili članova uprave ili nadzornih organa pružaoca;</p>	<p>Član 2</p> <p>U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„Posrednik može biti lice:</p> <p>-koje je crnogorski državljanin ili državljanin države članice Evropske unije;</p> <p>-koje ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;</p> <p>-koje ima visoko obrazovanje, VII 1 nivo</p>	Potpuno usklađeno		

<p>b) zahtjev da pružalac usluge, njegovo osoblje, vlasnici kapitala ili članovi uprave ili nadzornih organa pružaoca imaju prebivalište na njihovoj teritoriji;</p> <p>2) zabrane osnivanja u više država članica ili upisa u registre ili članstva u profesionalnim tijelima ili udruženjima u više država;</p> <p>3) ograničenje slobode pružaoca da izabere između glavnog ili sekundarnog sjedišta, a naročito obaveze da pružilac ima svoje glavno sjedište na njihovoj teritoriji, ili ograničenja slobode izbora sjedišta u obliku agencije, produžnice ili društva kćeri;</p> <p>4) uslova uzajamnosti sa državom članicom u kojoj pružalac već ima sjedište, osim u slučaju uslova uzajamnosti predviđenih instrumentima Zajednice o energetici;</p> <p>5) primjene ekonomskog testa na svaki pojedinačni slučaj, čime se izdavanje odobrenja uslovljava dokazivanjem postojanja ekonomske potrebe ili tražnje na tržištu, ocjenom potencijalnih ili trenutnih ekonomskih efekata djelatnosti ili ocjenom primjerenosti djelatnosti u odnosu na ciljeve ekonomskog planiranja koje je utvrdio nadležni organ; ova se zabrana ne odnosi na zahtjeve planiranja koji nisu usmjereni na ekonomske ciljeve već su u funkciji preovlađujućih razloga od javnog interesa;</p> <p>6) neposrednog ili posrednog uključivanja konkurentnih operatora, takođe i u okviru savjetodavnih tijela, prilikom izdavanja odobrenja ili donošenja drugih odluka nadležnih organa, izuzev profesionalnih tijela i udruženja ili drugih organizacija koje djeluju u svojstvu nadležnog organa; ova se zabrana ne odnosi na savjetovanje sa organizacijama, kao što su privredne komore ili socijalni partneri, o pitanjima koja se ne odnose na pojedinačne zahtjeve za izdavanje odobrenja, ili na</p>	<p>kvalifikacije obrazovanja;</p> <p>-koje ima najmanje pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem;</p> <p>-koje je završilo odgovarajući program obuke za posredovanje;</p> <p>-koje nije osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje poslova posredovanja;</p> <p>-protiv kojeg nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti;</p> <p>-protiv kojeg se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti."</p>			
---	--	--	--	--

<p>savjetovanje sa širom javnosti;</p> <p>7) obaveze pružanja finansijske garancije ili učešća u finansijskoj garanciji ili zaključivanja osiguranja kod pružaoca ili tijela sa sjedištem na njihovoj teritoriji. To ne utiče na mogućnost država članica da zahtijevaju osiguranje ili finansijsku garanciju kao takvu, niti utiče na zahtjeve u vezi sa učešćem u zajedničkom kompenzacionom fondu, na primjer za članove profesionalnih tijela ili organizacija;</p> <p>8) obaveze prethodne registracije, za dati period, u registrima koji se vode na njovoj terioriji ili obaveze da je djelatnost prethodno obavljena u datom periodu na njihovoj teritoriji.</p>				
<p>Član 15 – Član 37</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog zakona</p>	
<p>Član 38 - Član 46</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		